

3. Urbanistički plan urbanog područja Sarajevo (Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža i Vogošća)

Nosilac posla: Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo

Rok: septembar - nacrt

decembar - prijedlog

4. Urbanistički plan urbanog područja Hadžići

Nosilac posla: Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo

Rok: septembar - nacrt

decembar - prijedlog

5. Urbanistički plan urbanog područja Ilijaš

Nosilac posla: Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo

Rok: septembar - nacrt

decembar - prijedlog

6. Urbanistički plan urbanog područja Trnovo

Nosilac posla: Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo

Rok: septembar - nacrt

decembar - prijedlog

## **- OBLAST INFORMATIKE I STATISTIKE KANTONA SARAJEVO**

### **II - TEMATSKI DIO**

Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo za 2020. godinu

Nosilac posla: Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo

Rok: februar

## **- OBLAST PRUŽANJA BESPLATNE PRAVNE POMOĆI II - TEMATSKI DIO**

1. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći za 2020. godinu

Nosilac posla: Kantonalni zavod za pružanje besplatne pravne pomoći

Rok: maj

## **- OBLAST AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU SARAJEVO II - TEMATSKI DIO**

1. Izvještaj o radu Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo i Finansijski izvještaj za 2020. godinu sa revizorskim izvještajem

Nosilac posla: Kantonalna agencija za privatizaciju Sarajevo

Rok: april

### **XVI**

Skupština Kantona Sarajevo održava Radne sjednice, tematske i godišnju, koju može proglasiti svečanom sjednicom.

Tematske sjednice se moraju najaviti 30 dana prije zakazivanja sjednice, a pisani materijali se moraju dostaviti 12 dana prije održavanja sjednice.

### **XVII**

Program rada za 2021. godinu ostaje otvoren za sve subjekte u Kantonu Sarajevo koji mogu predlagati pitanja za skupštinsko zasjedanje, zavisno od aktuelne situacije u svim segmentima društvenog života.

Na osnovu primljenih prijedloga i sugestija, Kolegij priprema i utvrđuje Prijedlog izmjena i dopuna programa rada Skupštine, koji se upućuje Skupštini na razmatranje.

### **XVIII**

Radna tijela Skupštine u okviru svog djelokruga razmatrat će materijale utvrđene Programom rada Skupštine Kantona Sarajevo za 2021. godinu.

### **XIX**

Ovaj Program objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-04-27885/21

09. jula 2021. godine

Sarajevo

Predsjedavajući  
Skupštine Kantona Sarajevo  
**Elvedin Okerić, s. r.**

## **Vlada Kantona Sarajevo**

Na osnovu člana 26. i 28. stav (1) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 30. i 43. Zakona o radu ("Službene novine Federacije BiH", broj 26/16 i 89/18), Vlada Kantona Sarajevo, na 30. sjednici održanoj 01.07.2021. godine, donijela je

### **UREDBU**

## **O SADRŽAJU, NAČINU VOĐENJA I ČUVANJA PERSONALNIH DOSIJEJA ZAPOSLENIH U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE KANTONA SARAJEVO**

### **DIO PRVI - OPĆE ODREDBE**

#### **Član 1.**

(Predmet)

- (1) Ovom uredbom definiše se dokumentacija koja se čuva u personalnim dosijeima zaposlenih u organima državne službe Kantona Sarajevo, određivanje mjesta i načina čuvanja personalnih dosijea, određivanje lica zaduženih za vođenje i čuvanje personalnih dosijea, te osiguranje zaštite podataka koji se nalaze u personalnim dosijeima.
- (2) Pod organima državne službe Kantona Sarajevo iz stava (1) ovog člana podrazumijevaju se organi uprave, upravne organizacije Kantona Sarajevo i stručne službe koje osniva Vlada Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: organi državne službe).
- (3) Odredbe ove uredbe ne odnose se na pripadnike kantonalne policije.
- (4) Pod zaposlenim u organima državne službe podrazumijevaju se državni službenici, namještenici, rukovodioci samostalne kantonalne uprave i samostalne kantonalne upravne organizacije, rukovodioci kantonalne uprave i kantonalne upravne organizacije koja se nalazi u sastavu kantonalnog ministarstva, rukovodioci stručne i druge službe koju osniva Vlada Kantona Sarajevo, članovi Skupštine Kantona koji su u radnom odnosu, članovi Vlade Kantona, kantonalni pravobranilac i zamjenici kantonalnog pravobranioca.

#### **Član 2.**

(Rodna neutralnost izraza)

Izrazi koji se koriste u ovoj uredbi, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

### **DIO DRUGI - PERSONALNI DOSIJEI**

#### **Član 3.**

(Sadržaj i izgled personalnog dosijea)

- (1) Personalni dosijeji zaposlenih formiraju se u obliku fascikle tvrdih korica koja je pogodna za odlaganje dokumentacije formata A4.
- (2) Na prednjoj i bočnoj strani korice fascikle obavezno se upisuju prezime i ime zaposlenog, a na unutrašnjoj lijevoj i vanjskoj bočnoj strani korice fascikle se upisuje broj pod kojim je zaposleni upisan u matičnu knjigu.
- (3) U personalnim dosijeima zaposlenih odlaže se dokumentacija prema sljedećim odjeljcima koji se formiraju unutar personalnog dosjeda:
  - a) odjeljak A - za odlaganje ličnih dokumenta;
  - b) odjeljak B - za odlaganje dokumenata o radnom odnosu;
  - c) odjeljak C - za odlaganje dokumenata o dobrom odsustvu s rada,
  - d) odjeljak D - za odlaganje dokumenata o ocjenjivanju;
  - e) odjeljak E - za odlaganje dokumenata o prijavama, promjenama i/ili odjavama osiguranja po osnovu radnog odnosa.

- (4) Odjeljci se označavaju kartonskim papirom formata A4, na koji se iza velikih štampanih slova A, B, C, D i E, formata Times New Roman - veličine 48, upisuje naziv odjeljka velikim štampanim slovima formata Times New Roman - veličine 20.

## Član 4.

## (Odjeljak A - Lični dokumenti)

- (1) U odjeljku A se vode dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje općih i posebnih uvjeta za rad na radnom mjestu na koje je zaposleni raspoređen na osnovu rješenja ili na osnovu akta o imenovanju za imenovana lica na mandatni period.
- (2) Dokumentacija iz stava (1) ovog člana se čuva u originalnom primjerku ili ovjerenj fotografiji, a sadrži:
- izvod iz matične knjige rođenih, odnosno izvod iz matične knjige vjenčanih za uposlenice koje su udate;
  - uvjerenje o državljanstvu;
  - izjava zaposlenog da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav (1) Ustava Bosne i Hercegovine;
  - uvjerenje o radnoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje), kao dokaz da je zaposleni fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje je raspoređen;
  - dokaz o provjeri i ocjeni radne i zdravstvene sposobnosti izdan od strane ovlaštene zdravstvene ustanove za zaposlene za čije je poslove radnog mjesta koje obavljaju predviđena provjera ovih sposobnosti;
  - dokaz o periodičnoj provjeri zdravstvene i psihofizičke sposobnosti zaposlenih za čije je poslove radnog mjesta koje obavljaju predviđena periodična provjera ovih sposobnosti;
  - dokazi kojima zaposleni potvrđuje ispunjavanje posebnih uvjeta predviđenih pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji za rad na radnom mjestu na koje je raspoređen (npr. diploma - svjedočanstvo o završenom obrazovanju i stečenom zanimanju, uvjerenje o diplomiranju na starije od jedne godine ukoliko diploma nije izdana u vrijeme podnošenja prijave za prijem u radni odnos ili do dana prijema u radni odnos bez javnog oglasa, dokaz o radnom iskustvu, posjedovanju određenih uvjerenja, certifikata, ispita ili sl.);
  - potpisane izjave predviđene Zakonom o radu ("Službene novine Federacije BiH", br. 26/16 i 89/18) (u daljem tekstu: Zakon o radu) ili drugim zakonom ili podzakonskim aktom, koje se potpisuju prilikom zasnivanja radnog odnosa;
  - uvjerenje nadležnog organa o podacima evidentiranim u matičnu evidenciju Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje;
  - fotokopiju radne knjižice zaposlenih, kojima je radna knjižica vraćena u skladu sa odredbama člana 176. Zakona o radu;
  - potpisanu potvrdu od strane zaposlenika da mu je dostavljena fotokopija prijave na obavezno osiguranje-Obrazac JS3100, kao i svake promjene osiguranja koja se tiče zaposlenika, u skladu sa članom 28. Zakona o radu;
  - ostale lične dokumente kojima se dokazuju status, prebivalište/boravište, obrazovanje, usavršavanje, regulira zdravstveno osiguranje članova uže porodice i sl.
- (3) U personalni dosije članova Skupštine Kantona koji su u radnom odnosu unose se dokumenti na osnovu kojih se

dokazuje izbor za člana Skupštine, te ostali lični dokumenti iz tačke k) stava (2) ovog člana.

## Član 5.

## (Odjeljak B - Dokumenti o radnom odnosu)

- (1) U odjeljku B se vode dokumenti o radnom odnosu zaposlenog, i to:
- odluke o prijemu u radni odnos/rješenje o postavljenju i početku rada;
  - akt o imenovanju za imenovana lica na mandatni period;
  - rješenje o privremenom obavljanju poslova drugog radnog mjesta;
  - otkaz od strane zaposlenog ili poslodavca;
  - ostavka s položaja imenovanih lica na mandatni period;
  - odluke o smjeni ili razrješenju s položaja imenovanih lica na mandatni period;
  - sporazum o prestanku radnog odnosa;
  - rješenje o prestanku radnog odnosa;
  - dokaz nadležne zdravstvene institucije o ocjeni i utvrđenoj smanjenoj radnoj sposobnosti ili neposrednoj opasnosti od nastanka invalidnosti zaposlenog;
  - odobrenja o obavljanju dodatnih djelatnosti i rada s nepunim radnim vremenom;
  - rješenja o članstvu u komisijama ili drugim radnim tijelima;
  - odluke i akti o imenovanju kao predstavnika institucije u vanjska tijela;
  - rješenja o obavljanju i naknadi za obavljanje poslova i zadataka drugog radnog mjesta zbog zamjene odsutnog zaposlenika s rada;
  - rješenja o naknadama po osnovu članstva u komisijama, po osnovu povrede na radu, teške invalidnosti i teške bolesti, prekovremenog rada, rada u neradne dane, rada noću i rada u dane državnih praznika;
  - rješenje o davanju ovlaštenja zaposlenom;
  - rješenje o izrečenim disciplinskim mjerama/kaznama;
  - rješenje o utvrđivanju odgovornosti za štetu i obavezi nadoknade štete;
  - rješenje o suspenziji s rada, odnosno ukidanju suspenzije;
  - rješenje o pravu na ostvarivanje otpremnine prilikom odlaska u mirovinu;
  - druga rješenja proistekla iz radno-pravnog statusa zaposlenika ili opisa radnog mjesta.
- (2) U personalni dosije članova Skupštine Kantona koji su u radnom odnosu unose se dokumenti koji služe za ostvarivanje prava i obaveza iz radnog odnosa.

## Član 6.

## (Odjeljak C - Dokumenti o odobrenom odsustvu s rada)

U odjeljku C se vode dokumenti o odobrenom odsustvu s rada i porodijskom ili roditeljskom odsustvu s rada, i to:

- rješenje o plaćenom odsustvu;
- rješenje o odobrenom korištenju neplaćenog odustva s rada;
- rješenje o odobrenom korištenju porodijskog/roditeljskog odsustva s rada;
- rješenje o godišnjem odmoru;
- i drugim oblicima edukacije na koje je zaposleni bio upućen od strane organa.

## Član 7.

(Odjeljak D - Dokumenti o ocjenjivanju rada)

U odjeljku D se vode dokumenti o ocjenjivanju rada, nagrađivanju, disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti i suspenziji s rada, i to:

- a) rješenje o ocjenjivanju rada;
- b) pojedinačna rješenja o novčanoj nagradi na osnovu ostvarenih izuzetnih rezultata rada;
- c) dokaz o završenim obukama, seminarima, kursevima i drugim oblicima edukacije na koje je zaposleni bio upućen od strane organa.

## Član 8.

(Odjeljak E - Dokumenti o prijavama, promjenama, odnosno odjavama osiguranja po osnovu radnog odnosa i radnom stažu)

U odjeljku E se vode dokumenti o prijavama, promjenama, odnosno odjavama osiguranja po osnovu radnog odnosa i radnom stažu, i to:

- a) prijava, promjena, odnosno odjava u PIO i zdravstveno osiguranje zaposlenog i članova njegove uže porodice;
- b) prijava, promjena, odnosno odjava u jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa.

**DIO TREĆI - ČUVANJE, FORMIRANJE I VOĐENJE PERSONALNIH DOSIJEJA**

## Član 9.

(Organi koji vode Matičnu evidenciju i personalne dosijee)

- (1) Personalne dosijee državnih službenika i namještenika ministarstava Kantona Sarajevo, izuzev Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona, rukovodioca kantonalne uprave i kantonalne upravne organizacije koja se nalazi u sastavu kantonalnog ministarstva, izuzev u sastavu Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona, članova Skupštine i Vlade Kantona Sarajevo i državnih službenika i namještenika u stručnim službama koje osniva Vlada Kantona, vodi Stručna služba za zajedničke poslove.
- (2) Personalne dosijee za zaposlene u kantonalnim upravama i kantonalnim upravnim organizacijama vode te kantonalne uprave i upravne organizacije.
- (3) Organi iz stava (1) ovog člana i zaposleni u istim dužni su Stručnoj službi za zajedničke poslove dostaviti sve dokumente koji se ulažu u personalni dosije.
- (4) Rukovodilac Stručne službe za zajedničke poslove i rukovodioci organa koji putem Stručne službe za zajedničke poslove, ili sami, vode personalne dosije zaposlenih odgovorni su da se personalni dosijei vode u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka ("Službeni glasnik BiH", br. 49/06, 76/11 i 89/11-Ispravka) i provedbenim aktima tog zakona.

## Član 10.

(Mjesto i način čuvanja personalnih dosijea)

- (1) Personalni dosijei zaposlenih čuvaju se u organizacionoj jedinici zaduženoj za radne odnose, odnosno drugoj organizacionoj jedinici prema pravilniku o unutrašnjoj organizaciji organa državne službe.
- (2) Personalni dosijei zaposlenih čuvaju se u metalnim, protivpožarnim ormarima ili kasama koji se zaključavaju, u cilju osiguranja od neovlaštenog pristupa i upotrebe, kao i radi zaštite od njihovog oštećenja.
- (3) Na kraju svakog radnog dana personalni dosijei se odlažu u prostore iz stava (2) ovog člana i zaključavaju se.
- (4) Pristup personalnim dosijeima zaposlenih dozvoljen je samo ovlaštenom licu u organu državne službe ili drugim organima ovlaštenim posebnim zakonom.
- (5) Za čuvanje i vođenje personalnih dosijea zaposlenih rukovodilac organa državne službe rješenjem ovlašćuje

odgovorno lice, osim u slučaju kad je čuvanje i vođenje personalnih dosijea zaposlenih u opisu određenog radnog mjesta predviđenog važećim pravilnikom o unutrašnjoj sistematizaciji i organizaciji.

## Član 11.

(Način formiranja i vođenja personalnih dosijea)

- (1) Personalni dosije zaposlenog se formira odmah po zasnivanju radnog odnosa, a najkasnije u roku od osam dana.
- (2) Po formiranju personalnog dosijea u isti se odlaže dokumentacija propisana odredbama čl. 4. - 8. ove uredbe.
- (3) U slučaju da personalni dosije zaposlenog nije moguće kompletirati u roku iz stava (1) ovog člana, odgovorno lice će o razlozima zbog kojih personalni dosije nije kompletiran obavijestiti neposredno nadređenog službenika.

**DIO ČETVRTI - PRISTUP PERSONALNOM DOSJEJU**

## Član 12.

(Pristup zaposlenog svom personalnom dosijeju)

- (1) Zaposleni ima pravo pristupa svom personalnom dosijeju.
- (2) Zaposleni iz svog personalnog dosijea može na revers preuzeti bilo koji dokument, koji je dužan vratiti u roku utvrđenom u potvrdi o izdavanju reversa.
- (3) U slučaju da zaposleni u roku iz stava (2) ovog člana ne vrati preuzeti dokument, odgovorno lice će ga pismeno upozoriti, te mu ostaviti rok od najviše pet radnih dana da isti vrati.
- (4) Nepostupanje u skladu s odredbama st. (2) i (3) ovog člana predstavlja povredu radne dužnosti.

## Član 13.

(Uklanjanje iz personalnog dosjeka rješenja o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti)

Ukoliko je zaposlenom izrečena neka disciplinska mjera ili kazna zbog učinjene povrede službene dužnosti ili rješenje o utvrđenoj odgovornosti za štetu i obaveza naknade štete, rješenje o izricanju iste će se povući iz personalnog dosjeka zaposlenog ukoliko zaposleni u roku od dvije godine od dana konačnosti, odnosno izvršnosti rješenja ne počini novu povredu službene dužnosti ili bude oslobođen odgovornosti u skladu sa podzakonskim aktima koji regulišu pitanje disciplinske odgovornosti državnih službenika i namještenika.

## Član 14.

(Zaključivanje personalne evidencije)

- (1) Personalni dosije zaposlenog se zaključuje nakon utvrđenog prestanka radnog odnosa, a u isti se ulažu: akt o prestanku radnog odnosa, razdužni list koji sadrži potpise o razduživanju i preuzimanju originalne lične dokumentacije, odjava iz jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa nadležnoj poreskoj upravi - penzionog, invalidskog i zdravstvenog osiguranja.
- (2) Zaključeni personalni dosijei zaposlenih kojima je prestao radni odnos u organima državne službe nastavljaju se čuvati, izdvojeni od aktivnih personalnih dosjeka zaposlenih u radnom odnosu.

**DIO PETI - ZAVRŠNE ODREDBE**

## Član 15.

(Nadzor nad primjenom)

Nadzor nad primjenom ove uredbe vrši Upravni inspektorat Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo.

## Član 16.

(Obaveza usklađivanja)

Organi državne službe Kantona Sarajevo dužni su uspostaviti i voditi personalne dosijee zaposlenih u skladu s odredbama ove uredbe u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

## Član 17.

(Stupanje na snagu)

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 02-04-26678-5/21  
01. jula 2021. godine  
Sarajevo

Po ovlaštenju premijera  
Ministar  
**Davor Čičić, s. r.**

Na osnovu člana 26. i 28. stav (1) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 22. stav (2) Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2021. godinu ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 5/21), Vlada Kantona Sarajevo, na 30. sjednici održanoj 01.07.2021. godine, donijela je

**UREDBU**

**O IZMJENAMA UREDBE O KRITERIJIMA ZA  
FINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA  
NEPROFITNIH ORGANIZACIJA I UDRUŽENJA KOJI  
SE FINANSIRAJU/SUFINANSIRAJU IZ BUDŽETA  
KANTONA SARAJEVO**

## Član 1.

(Izmjena člana 3.)

- (1) U Uredbi o kriterijima za finansiranje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja koji se finansiraju/sufinansiraju iz Budžeta Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 33/11, 3/12 - Ispravka, 37/13, 16/14, 6/17, 43/20, 20/21) u članu 3. tačka c) mijenja se i glasi: "Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog građenja i zaštite okoliša".
- (2) Tačka d) mijenja se i glasi: "Ministarstvo za odgoj i obrazovanje."
- (3) Tačka lj) mijenja se i glasi: "Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade."

## Član 2.

(Izmjena člana 5.)

U članu 5. tačke b) i b 1) mijenjaju se i glase:

- "b) Oblast predškolskog i osnovnog odgoja i obrazovanja, srednjeg obrazovanja i obrazovanja odraslih
- 1) projekti unapređenja obrazovanja i profesionalnog razvoja svih sudionika odgojno-obrazovnog procesa kroz organizovanje edukacije iz oblasti tretiranih programom edukacije koji donosi Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo,
  - 2) projekti uklanjanja različitih oblika diskriminacije i stvaranje uvjeta da svako dijete ima pristup kvalitetnom obrazovanju (uključujući djecu sa posebnim potrebama, invalidnu djecu i pripadnike nacionalnih manjina),
  - 3) projekti za uspostavljanje međuregionalne i međunarodne saradnje u oblasti odgoja i obrazovanja,
  - 4) projekti vannastavnog angažiranja učenika s ciljem njihovog uključivanja u sportske i kulturne aktivnosti te afirmaciju zdravog stila života,
  - 5) projekti podrške mladima u oblasti srednjeg obrazovanja i obrazovanja odraslih,
  - 6) projekti zaštite školske omladine sa invaliditetom radi njihovog lakšeg školovanja i zapošljavanja,
  - 7) programi rada sa talentiranim učenicima,
  - 8) rad na prevenciji nasilja među vršnjacima.

- b 1) Oblast nauke, visokog obrazovanja i mladih

- 1) projekti unapređenja nastavnih i naučnih kompetencija u oblasti visokog obrazovanja,
- 2) podrška razvoju naučno istraživačke i umjetničko istraživačke djelatnosti,
- 3) projekti za uspostavljanje međunarodne saradnje u oblasti nauke i visokog obrazovanja, projekat stipendiranja III ciklusa studija studentima dobitnicima posebnih priznanja za uspjeh tokom studija,
- 5) projekat stipendiranja studenata na fakultetima/ usmjerenjima od posebnog značaja za Kanton Sarajevo,
- 6) programi podrške talentiranih studenata,
- 7) projekti vannastavnog angažiranja studenata sa ciljem njihovog uključivanja u sportske i kulturne aktivnosti,
- 8) aktivnosti usmjerene prema studentima sa invaliditetom,
- 9) projekti uklanjanja različitih oblika diskriminacije i stvaranje uvjeta da svaki student ima pristup kvalitetnom obrazovanju,
- 10) realizacija programa i projekata studentskih organizacija i udruženja,
- 11) realizacija projekata mladih,
- 12) implementacija Strategije prema mladima."

## Član 3.

(Stupanje na snagu)

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 02-04-26678-6/21  
01. jula 2021. godine  
Sarajevo

Po ovlaštenju premijera  
Ministar  
**Davor Čičić, s. r.**

Na osnovu člana 26. i 28. stav (2) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 14. stav (3) Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2021. godinu ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 5/21), Vlada Kantona Sarajevo, na 30. sjednici održanoj 01.07.2021. godine, donijela je

**ODLUKU**

**O UNOSU UPLAĆENIH TRANSFERA BUDŽETSKIH  
KORISNIKA U BUDŽET KANTONA SARAJEVO  
ZA 2021. GODINU**

## I

Odobrava se unos sredstava (primljeni tekući transferi od općina 732116) u Budžet Kantona Sarajevo za 2021. godinu u iznosu od 3.760 KM koja su JU OŠ "Srednje" Ilijaš doznačena od strane Općine Ilijaš u skladu sa Odlukom o odobravanju finansijskih sredstava na ime sufinansiranja troškova prijevoza za realizaciju projekta "Škola plivanja".

Sredstva će se evidentirati u razdjelu 21, glava 02, potrošačka jedinica 0006 - JU OŠ "Srednje" Ilijaš, na ekonomskom kodu:

6139 - Ugovorene i druge posebne usluge,  
funkcija 091 - iznos: 3.760 KM.

## II

Odobrava se unos sredstava (primljeni tekući transferi od općina 732116) u Budžet Kantona Sarajevo za 2021. godinu u iznosu od 1.623 KM koja su JU OŠ "Džemaludin Čaušević" doznačena od strane Općine Novi Grad u skladu sa Ugovorom u svrhu finansiranja kupovine užina za socijalno ugrožene učenike.